

Sepedi
Kgato

2B

Sebapadi sa Maemo



Erlina Makhalemele

Ditlhaka tše diswa

th & tl

Ditlhaka (poeletšo)

ny & kg

Sebapadi sa Maemo

Sepedi

Kgato: 2B

ISBN: 978-1-77981-627-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Erlina Makhalemele

Mofetoledi: Kgomo Motso Thosago

Moswantšhi: Mose Dhladhlala

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

Sebapadi sa Maemo



Erlina Makhalemele

Katlego ke mosetsana wa go rata go raga bolo. Nakong ye ntši makgolo o be a kgakgana le yena.





Katlego o be a rata le go lebelela bolo mo thelebišeneng. O ile a kgopela tatagwe gore a mo rekele dieta tša go bapala bolo.

Nako ye nngwe le ye nngwe ge a tsena
lebaleng a bapala le bašemane, ba be ba
bolela le yena ka lenyatšo e bile ba mo
kgorometša.






Katlego o be a fodiša pelo ka go bapala
lebaleng la gabon. Buti Thibedi o be a bapala
le yena, a mo hlohleletsā.


Ka gae makgolo o be a sa mo thekge, a dula a mo omanya. Makgolo a mo lemoša gore o tla uta dieta tša gagwe. Dieta tša go bapala bolo ya bašemane.






Katlego o be a tsena ka lepatlelong ka kgang. A gapeletša go bapala le bašemane. O be a nyaka go bapala ka pelo ka moka.

Taba ye e be e galefiša bašemane e le ruri.
Ba be ba mo nyamiša le go feta. Seo ga sa
ka sa dira gore Katlego a tlogele go bapala.





Katlego ga se a ka a emiša go bapala
lebaleng la gabon. O ile a kgotlelela, a bapala
a le noši.

Letšatši le ile la fihla gore ba hloke sebapadi
sa go ba tlaleletša. Ba ile ba go kgopela
Katlego gore a tle a bapale le bona.





Katlego o be a kitima ka lepatlelong ka mafolofolo. O ile a lebanya dipala, a noša, sehlopha sa fenza! Batho ba hlabo legoa!
Ka...tle...go...!

Go tloga tšatši leo bašemane ba thabela go bapala bolo le yena. Ba amogela gore Katlego ke sebapadi sa bolo ya maoto.





Katlego o ile a fiwa sefoka. Buti Thomo le yena o be a le gona go mo thekga. Makgolo le yena o be a thabile kudu. A lebetše gore o be a sa rate ge Katlego a bapala bolo le bašemane.


Katlego o ile a ratega kudu bolong. Batho ba be ba mo reta. Bašemane le bona ba thabela go bapala le yena.





Batho ba mo motseng ba be ba ikgantsha ka mosetsana wa go bapala bolo le bašemane. Batho ba bagolo ba be ba rata go bona mosetsana wa go bapala bolo ya maoto le bašemane.

Katlego e be e šetše e le leloko la sehlopha.
Ge a se gona ka lepatlelong sehlopha se be
se ikwa se sa felela.





Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketeša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dieti tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetše le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itfeleletsa
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswallé sa nnete
- Bolwetše bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moorí ya phethagala
- Bolwetše bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugele o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho



Room to Read




NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-127-4

9 781779 816276